

CETI 5100.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u mjesecu decembru 2015 godine
Broj izvještaja	00-390/12
Datum izdavanja izvještaja	15.01.2016.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br. 05-D-3566/1, CETI br. 00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	18.02.2015.

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja	1-31.12. 2015. god.
Vrsta uzorka	Imisilska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u suspendovanim česticama PM ₁₀
Uzorkovao	Odsjek za analitiku vazduha

PRILOZI	-
----------------	---

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.DIJAGNOSTIKU
I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
Danijela Šuković, spec.toks. hem**

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	6
2.Rezultati mjerena.....	7
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	8-13
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-22
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	23-30
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	31-37
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	39-40
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	41-44
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	45-50

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

1.UVOD

Ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, u skladu sa **Programom monitoringa kvaliteta vazduha za 2015 godinu** izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, tokom decembra mjeseca, realizovao je D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

Programom monitoringa su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagadjujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

U Podgorici, na mjernej stanici Nova Varoš, u decembru mjesecu su vršena kontinualna mjerjenja zagađujućih materija:

- **azot monoksida**
- **azot dioksida**
- **ukupnih azotnih oksida**
- **ugljen monoksida**
- **suspendovanih čestica PM₁₀**
- **sadržaja olova u PM₁₀**
- **benzo (a) pirena**
- **relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)**
- **ukupnih PAH-ova u PM₁₀**

Zbog kvara na mjernom instrumentu, u decembru mjesecu, nije vršeno mjerjenje benzena. Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana dvadesetčetvorocasovnih i jednočasovnih srednjih vrijednosti, svih izvršenih mjerjenja, na mjesечно nivou sa brojem validnih mjerjenja i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.2. Bar

U Baru (mjerna stanica Bar 2) je vršeno mjerjenje sledećih parametara:

- **sumpor dioksida**
- **azot monoksida**
- **azot dioksida**
- **ukupnih azotnih oksida**
- **ugljen monoksida**
- **suspendovanih čestica PM_{2,5}**
- **PM₁₀ čestica**
- **sadržaja olova u PM₁₀**

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

- **benzo (a) pirena**
- **relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)**
- **ukupnih PAH-ova u PM₁₀**

Usled kvara na mjernom instrumentu, u mjesecu decembru, nije vršeno mjerjenje benzena. Uzorkovanje suspendovanih čestica PM_{2,5} je nastavljeno 19.12.2015 godine nakon servisa uzorkivača. Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.3. Nikšić

U Nikšiću je u kontinuitetu vršeno mjerjenje:

- **sumpor dioksida**
- **azot monoksida**
- **azot dioksida**
- **ugljen monoksida**
- **suspendovanih čestica PM₁₀**
- **PM_{2,5}**
- **sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀**
- **benzo (a) pirena**
- **relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)**
- **ukupnih PAH-ova u PM₁₀**

Zbog kvara na mjernom instrumentu nije vršeno mjerjenje benzena u decembru mjesecu. Uzorkovanje suspendovanih čestica PM_{2,5} je nastavljeno 30.12. 2015. godine nakon servisa uzorkivača. Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerjenje:

- **sumpor dioksida**
- **azot monoksida**
- **azot dioksida**
- **ukupnih azotnih oksida**
- **suspendovanih čestica PM₁₀**
- **suspendovanih čestica PM_{2,5}**
- **sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀**
- **benzo (a) pirena**
- **relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)**
- **ukupnih PAH-ova u PM₁₀**

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Uzorkovanje suspendovanih čestica PM_{2,5} je nastavljeno 30.12. 2015 godine nakon servisa uzorkivača.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.5.Tivat

U Tivtu je vršeno mjerjenje **PM_{2,5}** čestica.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

1.6.Golubovci

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida i**
- **sumpor dioksia**

Sa mjerenjem sumpor dioksida je nastavljeno nakon servisa mjernog instrumenta, 12.12.2015 god. Mjerjenje ozona u decembru mjesecu, zbog kvara na mjernom instrumentu, nije vršeno.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.7.Gradina

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida i**
- **ozona**

Mjerjenje azotnih oksida je prekinuto 8.12, a sumpor dioksida 21.12. 2015 godine, zbog kvarova na mjernim instrumentima.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

1.1. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO₂, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO₂ i NO_x, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM_{2,5} prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM₁₀ čestica, metodom MEST EN 14902:2011

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore.br. 25/12), i to:

1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO₂, PM₁₀ i PM_{2,5}.
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon.
- Srednje mjesečne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-ova (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-ova u PM₁₀ česticama.

2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka).

Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja 1-časovna, maksimalna 8-časovna i srednja dnevna vrijednost,
- C₅₀, medijana,
- najmanja vrijednost (minimalna)
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- **GV (SDV)**-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- **GV (M8hSV)**-granična vrijednost (max,osmočasovna srednja vrijednost)
- **GV (SGV)**- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)
- **CV** –ciljna vrijednost

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ

PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)				
1.2.	Ime grada	Podgorica				
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_03				
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01				
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica				
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore				
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda				
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6603787.37	4700417.54	41		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagadjuće materije koje se mjere	CO. NO. NO ₂ . NOx.PM ₁₀ . benzen.Pb. BaP				
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra				
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje				
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna				
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m				
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
CO		Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija			
NO. NO ₂ . NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
Benzen		Automatski analizator	Gasna hromatografija			
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja			
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS			
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mesta					
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m				
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata				
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano				

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

Tabela 1. Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ i mak.8h srednje dnevne vrijednosti CO

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)
1.12	86.8	3.13
2.12	99.3	3.29
3.12	101.0	3.71
4.12	117.5	3.19
5.12	93.7	3.10
6.12	89.1	2.94
7.12	87.7	3.11
8.12	104.2	3.25
9.12	103.1	3.50
10.12	33.1	3.69
11.12	33.0	0.66
12.12	93.3	3.26
13.12	108.6	3.40
14.12	116.7	3.47
15.12	138.2	3.56
16.12	59.1	3.54
17.12	96.2	2.60
18.12	121.7	4.43
19.12	132.4	4.68
20.12	129.9	4.23
21.12	138.7	3.40
22.12	134.2	3.86
23.12	134.2	3.91
24.12	164.7	3.63
25.12	168.9	4.76
26.12	117.3	5.13
27.12	159.8	4.49
28.12	194.9	4.52
29.12	185.0	4.82
30.12	31.1	4.27
31.12	25.7	1.18
GV (SDV)	50	
GV (SGV)	40	
GV (M8hSV)		10

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 2. Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.7
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	194.9
Srednja 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	109.6
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	108.6
Broj prekoračenja 24 časovne GV	27
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Tabela 3. Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM₁₀ čestica većih od granične vrijednosti (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

DECEMBAR						
P	U	S	Č	P	S	N
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Tabela 4. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.7
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	5.1
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	3.6
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja	3.5
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
	Granica tolerancije
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida


Broj jednočasovnih mjerena	743	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja podataka	99.8	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.3	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	129.4	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	43.8	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	41.0	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 6. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

Parametar	Pb	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/m^3	
	0.03	15.45	64.15	140.23
GV	0.5			
CV		1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**



Slika 1. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA- NOVA VAROŠ

1.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** tokom mjerena u decembru mjesecu su bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

2.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su upoređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine. **Dvadeset sedam dana** srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica **PM_{10}** tokom mjeseca decembra su bile **iznad** propisane granične vrijednosti.

3.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su, tokom mjerena u decembru mjesecu, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

4.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO(A)PIREN U PM_{10}

PM_{10} su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku decembra mjeseca, računat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je značajno **ispod** propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize PM_{10} čestica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno (a.2.3-cd)pirena i dibenzo (a.h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u decembru mjesecu je $15.45 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** ($1 \text{ ng}/\text{m}^3$) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.2.MJERNA STANICA-BAR
PODACI O STANICI-BAR**

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stанице	Bar 2		
1.2.	Ime grada	Bar		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_06		
1.4.	Kod stанице	MNE_02_04		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6591680.68	4662409.66	11.95
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeru	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,benzen, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb, As, Cd, Ni i BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stанице u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m		
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija		
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija		
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO. NO ₂ . NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija		
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
Pb. As. Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS		
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mesta			
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
BAR 2**

Tabela 7. Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ i maksimalne osmočasovne srednje O₃ i CO

Datum	PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM_{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m³)	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.12	51.6		35.4	2.28	3.3
2.12	37.7		50.0	2.26	3.3
3.12	45.5		46.6	2.27	3.5
4.12	51.8		45.6	2.30	3.3
5.12	47.3		42.5	2.26	3.3
6.12	42.8		48.0	2.15	3.2
7.12	54.1		45.4	2.19	3.3
8.12	54.2		55.3	2.27	3.4
9.12	48.8		55.6	2.27	3.4
10.12	12.5		57.5	2.19	9.8
11.12	20.2		55.1	0.47	11.4
12.12	54.1		55.7	2.42	4.7
13.12	63.9		54.0	2.84	3.7
14.12	52.2		49.0	2.94	3.3
15.12	72.3		44.8	2.74	3.6
16.12	25.4		57.2	2.74	5.2
17.12	61.6		47.9	2.33	5.2
18.12	69.0		57.5	2.45	4.1
19.12	70.0	34.8	54.5	2.54	4.3
20.12	100.4	62.2	62.5	2.07	4.6
21.12	126.9	65.6	52.0	2.10	3.6
22.12	82.1	41.7	49.9	2.53	3.5
23.12	84.9	46.5	51.6	2.60	3.6
24.12	120.9	67.7	44.8	2.28	3.4
25.12	82.9	43.5	50.3	2.46	3.7
16.12	99.7	66.0	51.5	2.53	4.0
27.12	116.5	62.5	46.9	2.56	3.6
28.12	97.6	62.8	43.5	2.42	3.6
29.12	91.4	52.2	47.7	2.06	3.8
30.12	121.3	59.0	80.1	2.02	6.7
31.12	45.6	24.8	86.6	0.39	4.4
GV (SDV)	50				125
GV (SGV)	40	25			
GV (M8hSDV)				10	
Ciljna vrijednost		25	120		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.5
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	126.9
Srednja 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	67.9
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	61.6
Broj prekoračenja 24 časovne GV	22
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Tabela 9. Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM₁₀ čestica većih od granične vrijednosti (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

DECEMBAR						
P	U	S	Č	P	S	N
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena PM_{2.5}

Broj 24 časovnih mjerena	13
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	41.2
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.8
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	67.7
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	53.0
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerenja	744
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.8
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.0
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.3
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	3.6
Broj 24 časovnih mjerenja	31
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.2
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.4
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.3
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.6
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
	nema
	nema

Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona

Broj 8 časovnih mjerenja	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerenja	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.5
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	86.6
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	53.0
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50.9
Broj prekoračenja 8 časovne	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m ³)	0.4
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m ³)	2.9
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m ³)	2.3
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	2.3
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10mg/m ³
	Granica tolerancije
	nema

Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	744
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna jednočasovna vrijednost (µg/m ³)	0.3
Maksimalna jednočasovna vrijednost (µg/m ³)	61.1
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	20.5
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	15.0
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 µg/m ³ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
	Granica tolerancije
	Nema
	Nema

Tabela 15. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	µg/m ³		ng/m ³	
	<0.015	<3.0	<3.0	1.05
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 16. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/m ³	
	12.21	47.75	109.30
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima za** jednočasovne srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i
- srednje dnevne vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti su tokom mjerena u decembru bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom mjerena u decembru mjesecu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su upoređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ($50\mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoracići više od 35 puta u toku godine.
Dvadeset dva dana srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** , tokom decembra mjeseca, su bile **iznad** granične vrijednosti.

4. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)

Dvanaest srednjih dnevnih vrijednosti **$\text{PM}_{2.5}$** na ovoj lokaciji, u mjesecu decembru (13 validnih mjerena), je bilo **iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5. OZON

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnog vrijednošću** ($120\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovna srednje dnevne vrijednosti ozona u decembru mjesecu su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti

6.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10\text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida**, na ovom mjernom mjestu tokom mjerena u mjesecu decembru, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO(A)PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polickličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku decembra mjeseca, računat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u decembru mjesecu bio je $12.21 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.3.MJERNA STANICA - NIKŠIĆ
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar	
1.2.	Ime grada	Nikšić	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)
		6577557.59	4737876.06
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO,NO ₂ ,Nox, PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,Pb,As,Cd, Ni i BaP i benzen	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana	
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija	
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija	
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija	
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija	
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija	
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS	
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS	
4.Opis uzorkovanja			
4.1.	Lokacija mjernog mjesta		
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠIĆ 2**

Tabela 17. Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀, SO₂ i maksimalne osmočasovne srednje O₃ i CO

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.12	80.8	35.1	3.48	4.0
2.12	117.8	47.5	3.13	6.9
3.12	110.2	45.2	3.30	5.8
4.12	124.0	40.3	3.28	4.4
5.12	109.6	40.8	3.66	4.2
6.12	141.9	44.6	3.54	5.0
7.12	138.3	22.5	4.62	4.6
8.12	137.0	35.3	4.56	6.0
9.12	12.4	44.7	3.95	4.9
10.12	48.1	46.1	3.78	13.1
11.12	191.9	56.7	0.97	10.6
12.12	159.9	49.5	4.19	7.2
13.12	194.7	54.4	4.14	8.2
14.12	174.9	33.8	5.00	6.1
15.12	27.2	42.7	4.81	7.3
16.12	123.4	63.1	4.83	6.2
17.12	128.2	69.9	3.50	7.6
18.12	72.4	50.4	5.32	8.8
19.12	138.6	42.9	5.09	5.3
20.12	127.7	45.0	3.17	6.3
21.12	225.4	51.0	3.13	6.1
22.12	201.9	38.5	5.30	8.4
23.12	196.7	35.2	5.13	9.3
24.12	77.3	41.3	4.58	7.0
25.12	208.9	49.6	3.63	6.7
26.12	273.2	51.9	4.85	6.5
27.12	245.1	41.3	6.02	9.4
28.12	123.3	31.0	6.18	7.8
29.12		49.2	5.14	10.7
30.12	117.8	60.2	0.58	11.6
31.12	108.7	63.2	1.69	6.0
GV (SDV)	50			125
GV (SGV)	40			
GV (M8hSDV)			10	
Ciljna vrijednost		120		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerenja	30	
Procenat validnih 24 časovnih mjerenja	96.8	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.4	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	273.2	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	137.9	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	127.9	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	27	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 19. Datumi pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM₁₀ čestica većih od granične vrijednosti (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

DECEMBAR						
P	U	S	Č	P	S	N
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 20. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	733	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	98.5	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.8	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.9	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.1	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	5.7	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.0	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.1	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.2	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja	6.7	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	733	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	98.5	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.3	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	160.9	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	36.4	
Mediana časovnih vremena usrednjavanja	31.8	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.5
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	69.9
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45.9
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	45.0
Broj prekoračenja 8 časovne	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.6
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	6.2
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	4.0
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	4.1
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10 mg/m^3
	Granica tolerancije
	Nema

Tabela 24. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM_{10} česticama


Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/m^3	
	0.03	<3	<3	4.03
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 25. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama


Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/m^3	
	27.85	110.25	286.50
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedo sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2

1.SUMPOR DIOKSIDA

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i
- srednju dnevnu vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti su tokom svih mjerena u decembru mjesecu bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom decembra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
Dvadeset sedam dana srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀**, tokom decembra mjeseca, je bilo **iznad** propisane granične vrijednosti.

4. OZON

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona u decembra mjesecu su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

5.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom decembra, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

7.SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Sadržaj **olova** u toku decembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u decembru mjesecu bio je $27.85 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.4.MJERNA STANICA -PLJEVLJA

PODACI O STANICI-PLJEVLJA

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM ₁₀ , PM _{2.5} , SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanicu			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
PM ₁₀	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja		
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR

Tabela 26. Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ i SO₂

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.12	266.2	86.4
2.12	384.8	76.7
3.12	312.3	60.5
4.12	260.8	68.6
5.12	233.3	72.4
6.12	244.2	70.9
7.12	245.7	82.8
8.12	160.1	152.5
9.12	165.3	185.3
10.12	129.3	75.8
11.12	89.1	64.6
12.12	130.3	99.7
13.12	265.0	100.4
14.12	335.7	119.9
15.12	307.7	99.9
16.12	424.4	115.7
17.12	127.5	73.8
18.12	229.6	125.8
19.12	269.7	158.8
20.12	285.5	142.5
21.12	221.0	71.6
22.12	241.5	115.7
23.12	304.9	126.4
24.12	327.6	121.9
25.12	316.0	88.0
26.12	297.9	109.1
27.12	249.7	128.1
28.12	273.2	128.6
29.12	330.2	105.1
30.12	273.4	65.7
31.12	78.7	58.9
GV (SDV)	50	125
GV(SGV)	40	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerenja PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerenja	31	
Procenat validnih 24 časovnih mjerenja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	78.7	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	424.4	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	251.0	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	265.0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	31	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 28. Datum pojavljivanja srednjih dnevnih vrijednosti PM₁₀ čestica većih od granične vrijednosti (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

DECEMBAR						
P	U	S	Č	P	S	N
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 29. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	742	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.73	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.8	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	517.7	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	102.9	
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	85.7	
Broj 24 časovnih mjerena	31	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	58.9	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	185.3	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	101.7	
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja	99.9	
Broj prekoračenja časovne GV	6	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	8	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 30. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	741	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.6	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.5	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	102.8	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.1	
Mediana časovnih vremena usrednjavanja	29.0	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 31. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	µg/m ³		ng/m ³	
	0.03	<3	<3	2.90
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 32. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/m ³	
	21.23	88.83	373.00
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA



Slika 6.Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 7.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim **graničnim vrijednostima za:**

- jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Šest jednočasovnih srednjih vrijednosti **sumpor dioksida** tokom mjeseca decembra je bilo **iznad** propisane granične vrijednosti.

Osam srednjih dnevnih vrijednosti **sumpor dioksida** su bile **iznad** propisane granične vrijednosti od $125\mu\text{g}/\text{m}^3$

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida**, tokom novembra mjeseca, su bile **ispod** propisane granične vrijednosti .

3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀** upoređene su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** ($50\mu\text{g}/\text{m}^3$), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.
Svi trideset jedan dan srednje dnevne vrijednosti **PM₁₀**, tokom mjeseca decembra, su bile **iznad** propisane granične vrijednosti.

4. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku decembra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio značajno **ispod** $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u decembru mjesecu bio je $21.23\text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0\text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.5.MJERNA STANICA -TIVAT

PODACI O STANICI-TIVAT

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice		Tivat	
1.2.	Ime grada		Tivat	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka		MNE_VZ_10	
1.4.	Kod stanice		MNE_03_02	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6557638.85	4698672.85	3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere		PM _{2.5}	
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja		Gradsko:trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Urbana	
2.3.	Dodatne informacije o stanici			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja		3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat . 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		Kontinuirano	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
TIVAT**

Tabela 33. Srednje dnevne vrijednosti PM_{2,5}

Datum	PM _{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.12	38.7
2.12	30.3
3.12	29.9
4.12	38.7
5.12	38.8
6.12	32.6
7.12	39.2
8.12	34.7
9.12	33.7
10.12	9.2
11.12	21.3
12.12	33.4
13.12	31.2
14.12	33.5
15.12	10.5
16.12	31.2
17.12	18.2
18.12	31.4
19.12	45.9
20.12	46.3
21.12	39.3
22.12	42.5
23.12	48.1
24.12	48.4
25.12	54.1
26.12	43.8
27.12	45.9
28.12	48.9
29.12	58.5
30.12	44.9
31.12	43.0
GV (SGV)	25

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 34. Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2,5} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.2
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	58.5
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37.0
Mediana 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.7
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI TIVAT

1.ČESTICE PREĆINA MANJEG OD 2.5µm (PM_{2,5})

Validnih mjerena PM_{2,5} u decembru mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 31 dan.

Dvadeset sedam srednjih dnevnih vrijednosti PM_{2,5} čestica je bilo iznad granične vrijednosti, (propisane na godišnjem nivou od 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.6.MJERNA STANICA -GOLUBOVCI

PODACI O STANICI-GOLUBOVCI

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice		Golubovci	
1.2.	Ime grada		Podgorica	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka		MNE_VZ_05	
1.4.	Kod stanice		MNE_02_05	
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu		D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerena		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda	
1.8.	Geografske koordinate		G.dužina (m)	G.širina (m)
			6601947.52	4688794.08
				13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere		SO ₂ ,O ₃ ,NO,NO ₂ ,NOx	
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja		Ruralno	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		SB	
2.3.	Dodatne informacije o stanici			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
SO ₂		Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija	
O ₃		Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija	
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja		3m	
4.3.	Učestalost integrisanja podataka		1 sat . 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		Kontinuirano	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GOLUBOVCI**

Tabela 35. Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
12.12	16.8
13.12	9.9
14.12	11.1
15.12	11.1
16.12	9.1
17.12	12.1
18.12	11.1
19.12	17.3
20.12	13.2
21.12	12.7
22.12	12.7
23.12	18.2
24.12	9.4
25.12	10.5
26.12	15.2
27.12	13.7
28.12	14.1
29.12	13.9
30.12	14.1
31.12	7.6
GV(SDV)	125

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.


Tabela 36. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	476.0
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	63.7
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.7
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	114.6
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.7
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	9.3
Broj 24 časovnih mjerena	20
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	64.5
Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.6
Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.2
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.7
Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.6
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema


Tabela 37. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	738
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	99.2
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.3
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	133.3
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	30.9
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	23.9
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.
**2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
 GOLUBOVCI**



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

**2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
GOLUBOVCI**

11.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti($350\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve srednje satne i 24h koncentracije **sumpor dioksida**, tokom mjerena u decembru mjesecu, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (satne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom **graničnom vrijednošću** za satne srednje vrijednosti.

Sve izmjereno satne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom mjeseca decembra bile **ispod** propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.7.MJERNA STANICA-GRADINA

PODACI O STANICI-GRADINA

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice	Gradina		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6604352.00	4792911.00	1094
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagadjuće materije koje se mjere	SO ₂ , NO, NO ₂ , Nox, O ₃		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Ruralno		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB		
2.3.	Dodatne informacije o stanici			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
O ₃	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mesta			
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat . 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA

Tabela 38. Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida i maksimalne 8h srednje dnevne vrijednosti ozona

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.12	76.4	58.9
2.12		
3.12		
4.12	40.4	53.7
5.12	40.8	49.9
6.12	34.2	49.9
7.12	40.1	52.3
8.12	26.7	47.8
9.12	44.6	19.7
10.12	27.4	33.8
11.12	18.7	
12.12	32.3	55.2
13.12	49.6	61.5
14.12	31.7	76.1
15.12	31.5	69.3
16.12	23.6	65.2
17.12	9.2	75.1
18.12	67.0	72.2
19.12	43.9	57.6
20.12	8.8	60.9
21.12		53.4
22.12		59.9
23.12		63.7
24.12		64.5
25.12		63.8
26.12		61.8
27.12		54.6
28.12		49.1
29.12		
30.12		70.4
31.12		70.5
GV(SDV)	125	
Ciljna vrijednost		120

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 39. Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	446
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	62.6
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.1
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	337.7
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.9
Mediana jednočasovnih vremena usrednjavanja	25.7
Broj 24 časovnih mjerena	18
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	58.1
Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.8
Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	76.4
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.9
Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.3
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Tabela 40. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	153
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	20.6
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.6
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.3
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	3.4
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema


Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

Tabela 41. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona


Broj 8 časovnih mjerena	27
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	87
Minimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.7
Maksimalna 8 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	76.1
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	58.2
Mediana 8 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.9
Broj prekoračenja 8 časovne	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV



Slika 11.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedo sa GV

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u decembru 2015.god.

2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti($350\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve srednje satne i 24h koncentracije **sumpor dioksida**, tokom mjerena u decembru mjesecu, su bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (satne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom **graničnom vrijednošću** za satne srednje vrijednosti.

Sve izmjerene satne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom mjeseca decembra bile **ispod** propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

3.OZON

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ozona** poređene su sa:

- propisanom **ciljnom vrijednošću** ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona u decembru mjesecu su bile **ispod** propisane ciljne vrijednosti.

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jančić. dipl.hem

Izvještaj izradio:

Šef odsjeka za analitiku vazduha
Radomir Žujović. dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Mr.sci.Vladimir Živković.dipl.inž.tehn.

Lica odgovorna za izvođenje mjerena

Siniša Popović. dipl.far
Maja Branković
Ivan Đurović
Petar Galičić